

WE 02/18/2017 Pre-Condition Unit Access Request & Schedule

Quantity	Unit Number	Tower	Stack	Date of Access	Time to access	Reason for Access	Duration of Time
1	PH 1	N	1	2/12/2018	9:00	Pre-Condition	30 min
2	PH 2	N	2	2/12/2018	9:30	Pre-Condition	30 min
3	PH 3	N	3	2/12/2018	10:00	Pre-Condition	30 min
4	PH 4	N	4	2/12/2018	10:30	Pre-Condition	30 min
5	PH 5	N	5	2/12/2018	11:00	Pre-Condition	30 min
6	PH 6	N	6	2/12/2018	11:30	Pre-Condition	30 min
7	PH 7	N	7	2/12/2018	12:00	Pre-Condition	30 min
8	PH 8	N	8	2/12/2018	12:30	Pre-Condition	30 min
9	1801	N	1	2/12/2018	13:00	Pre-Condition	30 min
10	1802	N	2	2/12/2018	13:30	Pre-Condition	30 min
11	1803	N	3	2/12/2018	14:00	Pre-Condition	30 min
12	1804	N	4	2/12/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
13	1805	N	5	2/12/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
14	1806	N	6	2/12/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
15	1807	N	7	2/12/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
16	1808	N	8	2/12/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
17	1701	N	1	2/12/2018	17:00	Pre-Condition	30 min
18	1702	N	2	2/13/2018	9:00	Pre-Condition	30 min
19	1703	N	3	2/13/2018	9:30	Pre-Condition	30 min
20	1704	N	4	2/13/2018	10:00	Pre-Condition	30 min
21	1705	N	5	2/13/2018	10:30	Pre-Condition	30 min
22	1706	N	6	2/13/2018	11:00	Pre-Condition	30 min
23	1707	N	7	2/13/2018	11:30	Pre-Condition	30 min
24	1708	N	8	2/13/2018	12:00	Pre-Condition	30 min
25	1601	N	1	2/13/2018	12:30	Pre-Condition	30 min
26	1602	N	2	2/13/2018	13:00	Pre-Condition	30 min
27	1603	N	3	2/13/2018	13:30	Pre-Condition	30 min
28	1604	N	4	2/13/2018	14:00	Pre-Condition	30 min
29	1605	N	5	2/13/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
30	1606	N	6	2/13/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
31	1607	N	7	2/13/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
32	1608	N	8	2/13/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
33	1501	N	1	2/13/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
34	1502	N	2	2/13/2018	17:00	Pre-Condition	30 min
35	1503	N	3	2/14/2018	9:00	Pre-Condition	30 min
36	1504	N	4	2/14/2018	9:30	Pre-Condition	30 min
37	1505	N	5	2/14/2018	10:00	Pre-Condition	30 min
38	1506	N	6	2/14/2018	10:30	Pre-Condition	30 min
39	1507	N	7	2/14/2018	11:00	Pre-Condition	30 min
40	1508	N	8	2/14/2018	11:30	Pre-Condition	30 min
41	1401	N	1	2/14/2018	12:00	Pre-Condition	30 min
42	1402	N	2	2/14/2018	12:30	Pre-Condition	30 min
43	1403	N	3	2/14/2018	13:00	Pre-Condition	30 min
44	1404	N	4	2/14/2018	13:30	Pre-Condition	30 min
45	1405	N	5	2/14/2018	14:00	Pre-Condition	30 min
46	1406	N	6	2/14/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
47	1407	N	7	2/14/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
48	1408	N	8	2/14/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
49	1201	N	1	2/14/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
50	1202	N	2	2/14/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
51	1203	N	3	2/14/2018	17:00	Pre-Condition	30 min
52	1204	N	4	2/15/2018	9:00	Pre-Condition	30 min
53	1205	N	5	2/15/2018	9:30	Pre-Condition	30 min
54	1206	N	6	2/15/2018	10:00	Pre-Condition	30 min
55	1207	N	7	2/15/2018	10:30	Pre-Condition	30 min
56	1208	N	8	2/15/2018	11:00	Pre-Condition	30 min

57	1101	N	1	2/15/2018	11:30	Pre-Condition	30 min
58	1102	N	2	2/15/2018	12:00	Pre-Condition	30 min
59	1103	N	3	2/15/2018	12:30	Pre-Condition	30 min
60	1104	N	4	2/15/2018	13:00	Pre-Condition	30 min
61	1105	N	5	2/15/2018	13:30	Pre-Condition	30 min
62	1106	N	6	2/15/2018	14:00	Pre-Condition	30 min
63	1107	N	7	2/15/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
64	1108	N	8	2/15/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
65	1001	N	1	2/15/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
66	1002	N	2	2/15/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
67	1003	N	3	2/15/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
68	1004	N	4	2/15/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
69	1005	N	5	2/15/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
70	1006	N	6	2/15/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
71	1007	N	7	2/15/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
72	1008	N	8	2/15/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
73	901	N	1	2/15/2018	17:00	Pre-Condition	30 min
74	902	N	2	2/16/2018	9:00	Pre-Condition	30 min
75	903	N	3	2/16/2018	9:30	Pre-Condition	30 min
76	904	N	4	2/16/2018	10:00	Pre-Condition	30 min
77	905	N	5	2/16/2018	10:30	Pre-Condition	30 min
78	906	N	6	2/16/2018	11:00	Pre-Condition	30 min
79	907	N	7	2/16/2018	11:30	Pre-Condition	30 min
80	908	N	8	2/16/2018	12:00	Pre-Condition	30 min
81	801	N	1	2/16/2018	12:30	Pre-Condition	30 min
82	802	N	2	2/16/2018	13:00	Pre-Condition	30 min
83	803	N	3	2/16/2018	13:30	Pre-Condition	30 min
84	804	N	4	2/16/2018	14:00	Pre-Condition	30 min
85	805	N	5	2/16/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
86	806	N	6	2/16/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
87	807	N	7	2/16/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
88	808	N	8	2/16/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
89	701	N	1	2/16/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
90	702	N	2	2/16/2018	14:30	Pre-Condition	30 min
91	703	N	3	2/16/2018	15:00	Pre-Condition	30 min
92	704	N	4	2/16/2018	15:30	Pre-Condition	30 min
93	705	N	5	2/16/2018	16:00	Pre-Condition	30 min
94	706	N	6	2/16/2018	16:30	Pre-Condition	30 min
95	707	N	7	2/16/2018	17:00	Pre-Condition	30 min